

Zahtjev za zamjenu udjela

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

Ime i prezime/Firma

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)

Datum rođenja/matični broj subjekta

Mjesto i država rođenja/osnivanja

Državljanstvo

Lični dokument (vrsta, broj, krajnji datum važenja, izdavalac)

JMBG/porezni broj

Adresa elektronske pošte

Kontakt telefon

ZAKONSKI ZASTUPNIK / PUNOMOĆNIK:

Ime i prezime/Firma

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)

Datum rođenja/matični broj subjekta

Mjesto i država rođenja/osnivanja

Državljanstvo

Lični dokument (vrsta, broj, krajnji datum važenja, izdavalac)

JMBG/porezni broj

Adresa elektronske pošte

Kontakt telefon

IZJAVA:

Dolje potpisani izjavljujem da sam u momentu predaje zahtjeva za otkup udjela upoznat sa važećom skalom ulaznih i izlaznih naknada. Potpisom ovog zahtjeva neopozivo zahtijevam zamjenu udjela izabranih investicijskih fondova kojim upravlja Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo shodno navedenom u tabeli:

PODACI O FONDOVIMA MEĐU KOJIMA SE VRŠI ZAMJENA:

IME FONDA IZ KOJEG SE SREDSTVA PRENOSE

OIF Triglav Globalni dionički

OIF Triglav Obveznički

IME FONDA U KOJI SE SREDSTVA PRENOSE

OIF Triglav Obveznički

OIF Triglav Globalni dionički

IZNOS ZAMJENE (popuniti samo jednu od tri mogućnosti zamjene):

ODREĐENI BROJ UDJELA

UDJELA U IZNOSU (KM)

SVE UDJELE

Dolje potpisani ulagač / zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik u ime i za račun ulagača izjavljujem da sam upoznat s Prospektom i Statutom fonda čije udjele prodajem, odnosno kupujem te ih u potpunosti prihvatam. U slučaju prodaje, odnosno kupovine udjela kupljenih u okviru investicijskog plana izričito izjavljujem da sam upoznat s Općim uslovima poslovanja za uslugu investicijski plan. Izričito izjavljujem da Društvu dobrovoljno ustupam podatke o svom jedinstvenom matičnom broju i dozvoljavam Društvu da se istim koristi u svrhu moje nedvosmislene identifikacije i zaštite ličnih imovinskih interesa što može uključivati i prosljeđivanje podataka trećim licima. Trećim licima se smatraju javni organi i lica koja imaju pravo uvida u lične podatke u skladu sa važećim propisima. Potvrđujem da su podaci navedeni u ovom zahtjevu tačni te dajem nedvojbenu, neopozivu i izričitu saglasnost Društvu na poduzimanje svih radnji vezanih za obradu i razmjenu mojih ličnih podataka što može uključivati prikupljanje, spremanje, snimanje, organizovanje, uvid i prosljeđivanje ličnih podataka trećim licima u svrhu obavljanja redovnih aktivnosti Društva. Izjavljujem da sam saglasan da Društvo može pohraniti podatke iz ovog obrasca u svoje baze podataka, da ih može razmjenjivati sa svojim ugovornim partnerima te društvima koja su vlasnički povezana sa Društvom. Izjavljujem da sam saglasan da me Društvo i članice grupacije Triglav mogu putem navedene adrese elektronske pošte i broja telefona obavještavati o pogodnostima i novostima u svojoj ponudi. Upoznat sam da je više informacija o zaštiti ličnih podataka u Društvu dostupno u Politici privatnosti objavljenoj na internet stranici Društva www.triglavfondovi.ba.

Upoznat sam da će Društvo obračunati zamjenu udjela samo ukoliko je prethodno zaprimilo ispravno popunjen zahtjev za zamjenu udjela i ostalu traženu dokumentaciju.

Mjesto i datum

Potpis ulagača / zakonskog zastupnika (pečat pravne osobe)

Potpis punomoćnika

ISPUNJAVA DRUŠTVO / ZAPRIMALAC ZAHTJEVA:

Mjesto i datum

Ime i prezime osobe koja je zaprimila zahtjev

Potpis zaprimaoca zahtjeva i pečat

Komentar (u slučaju potrebe)